

/pisano rukom/: prilog br. 12. strana 1. /potpisano/

Ulaz 961 Strana 1. UTC /svjetsko vrijeme/: 9.7.1995. 14:02:28 sati

NL Burum Les 493138570=FOJU X 9.7.1995. u 12:51:59 970933

ZA: [tab UNMO /Vojnih posmatra~a UN-a/ BHC Sarajevo

UNMO HQ Zagreb

OD: UNMO HQ sektor sjevero-istok

Datum: 091440B juli 1995

/pisano rukom/:

OD: UNMO HQ

ZA: UNMO LO/JOC /skra}enica nepoznata/

Datum:091505B juli 1995.

Predmet: Informacija o situaciji #1

U prilogu se nalazi kopija informacije o situaciji od UNMO tima iz Srebrenice (TA).

Informacija primljena u 14:00 sati ukazuje na to da se vojnici vojske bosanskih Srba sa 4 tenka sada nalaze na CP 36834. Ovo je NCBU /skra}enica nepoznata/ ali ve}ini /informacija?/ koje dobijamo na kraju se ispostavi da su ta~ne. Grad mo`e pasti u svakom trenutku. Holandski bataljon nas je obavijestio u 14:06 sati da }e se oni mo`da morati povu}i sa osmatra~nice K CP 610805. Mi smo jo{ uvijek bezbjedni ali u slu~aju da se situacija pogor{a mo`da }emo se povu}i prema holandskom bataljonu.

Jutro je po~elo krasno i svi smo mislili da }e tako i ostati ali se to promijenilo oko 0800 sati kada je u Srebrenici opet po~elo granatiranje. Na podru~je oko CP 641866 i CP 640874 je do sada palo sedam granata. Vojni posmatra~i su tako}e izbrojali jo{ dodatnih 113 eksplozija u Srebrenici i Poto~arima. Prijavljen je tako}e pje{adijski napad koji izvodi vojska bosanskih Srba iz ju`nog dijela enklave biv{e osmatra~nice E. Suprotstavlja im se BiH.

U 082240B vojni posmatra~i UN-a su primijetili mnogo lica koja ulaze u grad Srebrenica iz pravca [vedskog naselja iz sela Slapovi}i i okolnih sela. Neki tra`e smje{taj kod rodbine dok se ostali zadr`avaju u krugu {kole. Vojska bosanskih Srba je u{la u [vedsko naselje u 091200B jula 1995.

Sastanak

Jutros su odr`ana dva sastanka izme|u oficira za vezu holandskog bataljona i na~elnika {taba 28. Divizije, gospodina Ramiza sa jedne strane i oficira za vezu

holandskog bataljona, MSF-a /Ljekari bez granica/ i gospodina Osmana, Predsjednika opštine Srebrenica.

Na prvom sastanku koji je počeo u 090917B jula 1995., oficir za vezu holandskog tima tražio je odgovor na zahtjev od prethodnog dana 8. jula 1995. u vezi sa garancijom od strane BiH da neće biti spriječavati njihova povlačenja. Nastavio je rekavši da pošto nisu dobili odgovor na jučerašnji zahtjev došlo je do pada još jedne od njihovih osmatračnica, osmatračnica P, koja je pala u ruke vojske bosanskih Srba uključujući i osoblje i svu njihovu opremu kao i jedan oklopni transporter. Gospodin Ramiz je odgovorio da je informacija koju je on primio sa fronta prethodnog dana ukazivala na to da se osoblje sa osmatračnice S odnosilo pozitivno prema njegovim trupama i da su se zajedno povukli prema rijeci Jadar. Rekao je da nije smatrao potrebnim da oficiru za vezu daje bilo kakav odgovor u vezi zahtjeva. Timski oficir za vezu je rekao da se ovo desilo zbog pogrešnih informacija sa obje strane i naglasio je da ono što je važno u tom trenutku je da od načelnika šta dobije garancije za slobodu kretanja bez ikakvih ometanja od strane ABiH-a. Načelnik šta je uvjerio timskog oficira za vezu u svoju potpunu garanciju dodajući da je već dao upute svojim vojnicima da dopuste holandskom bataljonu da izvršava svoje dužnosti bez ikakvog ometanja. Dodao je međutim, da ukoliko dođe do nekih pojedinačnih aktivnosti u vezi s tim da u tom slučaju holandski bataljon treba da zna da to ne dolazi od ljudi pod njegovom kontrolom. Dodao je takođe da ukoliko dođe do takvog incidenta da je on spreman da lično izađe na lice mjesta. Timski oficir za vezu je zatim tražio da načelnik šta na vrijeme obavijesti holandski bataljon o novom razvoju događaja preko vojnih posmatrača UN-a kako bi mogli pokrenuti preventivne mjere prije nego što postane neizbježno.

Oficir za vezu je zatim optužio gospodina Ramiza da je tražio odobrenje od svoje višeg komande da silom stavi svoje naoružanje pod nadzor čete B. Načelnik šta je međutim odrično odgovorio i rekao da je dobio instrukcije od višeg komande da traži upotrebu svog naoružanja koje se nalazi pod nadzorom kao i naoružanja holandskog bataljona ukoliko holandski bataljon nije spreman da se suprotstavi vojsci bosanskih Srba. Timski oficir za vezu je odgovorio da se takav zahtjev ne može prihvatiti sa čim se Ramiz složio rekavši da je on tako nešto i očekivao tako da je i odbio da izvršiti te upute. Završio je međutim optuživši holandski bataljon da je načelnik šta kako je njihova smjena izvršena bio sumnjiv. Timski oficir za vezu se ovome čvrsto suprotstavio.

Na drugom sastanku koji je uslijedio u 090946 sa predsjednikom, gospodinom Osmanom, MSF-om i holandskim bataljonom, predsjednik je započeo navodeći detalje o ozbiljnosti trenutne situacije i tražio je da čuje koje mjere je preuzela Organizacija Ujedinjenih Nacija kako bi smirila situaciju. Objasnio je da se trenutno u gradu Srebrenici nalazi 4000 ljudi rekavši da je broj stanovnika [većskog izbjegličkog naselja oko 3000 a da pristižu u grad i oni iz okolnih sela. Stoga je tražio da zna da li su organizacije UN-a dovoljno opremljene da pozitivno odgovore na njihove zahtjeve kad je u pitanju pomoć ovim ljudima. Tim oficira za vezu holandskog bataljona su u svom odgovoru iznijeli da je vojska bosanskih Srba zauzela njihove dvije osmatračnice i da je BiH strana doprinijela tom gubitku i dodali da jedini načelnik šta koji oni mogu izvršavati svoje zadatke na odogovarajućim načelnik šta je da im

se omogućiti sloboda kretanja bez ikakvog uplitanja BiH strane. Objelodanio je međutim da u tom trenutku vrše konsolidaciju novih položaja južno od grada Srebrenice i da o trenutnoj situaciji takođe izvještavaju njihovu višu komandu. MSF je izvršio analizu obima posla koji obavljaju kako bi pomogli ranjenicima ali su sa `aljenjem istakli da su njihove mogućnosti i zalihe nedovoljne da zadovolje porasle potrebe stanovništva. Uložili su takođe i `albu jer je njihov oficir za vezu iz opštine prešao da radi sa MSF-om i da traže da mu se dozvoli da se vrati u MSF kako bi im pomogao u opravljavanju njihove opreme za komunikacije. Kao odgovor, predsjednik je prvo uvjerio timskog oficira za vezu da oni imaju svu slobodu kretanja a MSF-u je odgovorio da `e odgovor na svoj zahtjev dobiti kasnije. Gospodin Đemal Bećirović is privredne uprave koji je sa predsjednikom došao na sastanak izjavio je da su neki od novih izbjeglica koji nemaju rodbine u gradu su privremeno smješteni u osnovnoj školi i tražio je od organizacija UN-a uključujući i vojne posmatrače da posjete to mjesto. Tražio je takođe i obezbjeđenje iz holandskog bataljona za lokalnu bolnicu. MSF je međutim odbio takvo obezbjeđenje objasnivši da `e bilo kakvo vojno prisustvo u i oko bolnice dovesti do vojnog sukoba koji bi bio prilično tetan za bolesnike. Još su izjavili da `e prenijeti međunarodnoj zajednici da bolnica ima neutralan položaj i traži `e od njih da im se garantuje sigurnost.

Predstavnici iz opštine su skrenuli pažnju organizacijama UN-a da `e uslijediti panika i kaos nakon ulaska vojske bosanskih Srba u grad i obavijestili su prisutne na sastanku o naporima koje oni `ine preko svojih visokih zvaničnika. Zamolili su holandski bataljon da ima strpljenja sa lokalnih stanovništvom ukoliko kod njih potraže sklonište jer nemaju gdje drugo da idu.

Obzirom kako stvari izgledaju, vojska bosanskih Srba bi svakog trenutka mogla ući u enklavu sa juga ali `e naići na veliki otpor pješadije ABiH-a. Možda zbog toga granatiraju Potočare i sela sjeverno od Srebrenice kako bi vezali snage ABiH-a i da nikakvo pojačanje ne može biti poslano na jug.

Izvinjavamo se ako smo puno napisali ali smatramo da `to prije trebate saznati `ta se ovde dešava.

S pozdravom,
Srebrenica UNMO preko `taba UNMO-a NE /sjevero-istok/

IN.961

-

10. juli 1995

[tab UNMO-a

Broj spisa _____

Datum prijema: __1502B_____

Akcija: /ne~itljivo/ _____

08

Vratio u ops. sobu:

